

# SESOTHO PUO YA PELE YA TLATSETSO

## TEKANYETSO YA SEMMUSO

### KEREITI 3 KOTARA 3

|                     |  |
|---------------------|--|
| LEBITSO LA SEKOLO   |  |
| KEREITI             |  |
| SEFANE SA MOITHUTI  |  |
| LEBITSO LA MOITHUTI |  |
| LETSATSI LA TSWALO  |  |

| DIKAROLO                         | MATSHWAO | MATSHWAO<br>A MOITHUTI |
|----------------------------------|----------|------------------------|
| Mosebetsi 1: Ho mamela le ho bua | 10       |                        |
| Mosebetsi 2: Medumo              | 25       |                        |
| Mosebetsi 3: Ho bala             | 10       |                        |
| Mosebetsi 4: Ho ngola            | 5        |                        |
| Mosebetsi 5: Tshebediso ya Puo   | 5        |                        |
| MATSHWAO KAOFELA                 | 55       |                        |

Lebitso: \_\_\_\_\_

Letsatsi: \_\_\_\_\_

Mosebetsi l: a. Ho bua

Matshwao: 5

Ithute thothokiso "Naledi Marung!". Pheta thothokiso ena ka bongwe ka bongwe. O ka kgetha ho bua kapa ho bina thothokiso ena.

**Naledi Marung!**

★ Wena Naledi Marung.  
E kaba o jwang na,  
Hodimo-dimo marung

★ jwaloka taemane lehlakwe la ka.  
Naledi Marung!

Ha letsatsi le diketse,  
Ha ho se letho le kganyang,  
E be ho bonahala kganya ya hao,

★ Wena Naledi Marung!

Wena Naledi Marung.  
★ E kaba o jwang na,  
Hodimo-dimo marung  
jwaloka taemane,  
Naledi Marung!

★

★

★

★

★

★

### Ruburiki

| Ditekanyetso                                                                                                  | Matshwao | Matshwao a Moithuti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Ho utlwahala- Moithuti o buile ka lentswe le phet'a le utlwahalang.                                           | 1        |                     |
| Tlhaloso e qaqileng -Moithuti o buile mantswe kaofela, a etsa le diketso tsa thothokiso.                      | 2        |                     |
| Boitshepo: Moithuti o buile thothokiso ka boitshepo bo tsotehang mme a etsa le diketso ho bontsha kutlwisiso. | 2        |                     |
| <b>MATSHWAO KAOFELA</b>                                                                                       | <b>5</b> |                     |

Lebitso: \_\_\_\_\_

Letsatsi: \_\_\_\_\_

Mosebetsi l: b. Ho mamela

Matshwao: 5

Ditaelo ho moithuti:

1. Sebedisa ditoloki tse 6 le mmete ho araba mosebetsi ona.
2. Beha ditoloki moleng o mokgubedu wa mmete ka tatellano ena:

|                            |        |        |                            |         |      |
|----------------------------|--------|--------|----------------------------|---------|------|
| boputswa<br>bo<br>tebileng | lamunu | tsehla | boputswa<br>bo<br>kganyang | kgubedu | tala |
|----------------------------|--------|--------|----------------------------|---------|------|

3. Sebedisa letsoho le letshehadi ho tsamaisa tolaki e tala ho le letshehadi ka pele ho tolaki e boputswa bo tebileng.
4. Sebedisa letsoho le letona ho kuka tolaki e boputswa bo tebileng, e behe hodima tolaki e kgubedu.
5. Beha tolaki e tala ka tlasa tolaki e kgubedu, o di kopanye.
6. Sebedisa seledu sa hao ho tsamaisa tolaki e tsehla meleng ya mmete.



Ruburiki

| No. | Ditaelo                                                                                                               | Matshwao | Matshwao a Moithuti |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 1.  | Moithuti o kgonne ho beha ditoloki ka tatellano e boletsweng.                                                         | 1        |                     |
| 2.  | Moithuti o kgonne ho tsamaisa tolaki e tala, ka letsoho le letshehadi ho ya ka pele ho tolaki e boputswa bo tebileng. | 1        |                     |
| 3.  | Moithuti o kgonne ho beha tolaki e boputswa bo tebileng hodima tolaki e kgubedu.                                      | 1        |                     |
| 4.  | Moithuti o kgonne ho beha tolaki e tala ka tlasa tolaki e kgubedu, a di kopanya.                                      | 1        |                     |
| 5.  | Moithuti o kgonne ho tsamaisa tolaki e tsehla ka seledu sa hae meleng yam mete.                                       | 1        |                     |
|     | <b>MATSHWAO KAOFELA</b>                                                                                               | <b>5</b> |                     |

Lebitso: \_\_\_\_\_ Letsatsi: \_\_\_\_\_

## Mosebetsi 2: Medumo

2.1. Kgetha medumo ena **sh hw ts tl jw tjh mp**  
ho qetella dipolelo.

- Bolo e ntjha e ra - - a ke mo - - emane.
- O ile a - - itsa a re, Ema!
- Ha re sebedise ma - - e, re sebedisa motlakase'.
- Ke - - ele e bedisa me - - i hore a - - - ese.



Matshwao \_\_\_\_\_/7

## 2.2 Bopa mantswe

| Setshwantsho                                                                        | Tshasa medumo e nepahetseng ka mebala                                                                                                               | Ngola mantswe |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|  | <table border="1"> <tr><td>l</td><td>f</td><td>l</td></tr> <tr><td>i</td><td>t</td><td>e</td></tr> <tr><td>o</td><td>e</td><td>h</td></tr> </table> | l             | f | l | i | t | e | o | e | h | _____ |
| l                                                                                   | f                                                                                                                                                   | l             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| i                                                                                   | t                                                                                                                                                   | e             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| o                                                                                   | e                                                                                                                                                   | h             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|  | <table border="1"> <tr><td>b</td><td>x</td><td>m</td></tr> <tr><td>e</td><td>l</td><td>a</td></tr> <tr><td>a</td><td>d</td><td>d</td></tr> </table> | b             | x | m | e | l | a | a | d | d | _____ |
| b                                                                                   | x                                                                                                                                                   | m             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| e                                                                                   | l                                                                                                                                                   | a             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| a                                                                                   | d                                                                                                                                                   | d             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|  | <table border="1"> <tr><td>l</td><td>e</td><td>a</td></tr> <tr><td>a</td><td>o</td><td>k</td></tr> <tr><td>s</td><td>l</td><td>f</td></tr> </table> | l             | e | a | a | o | k | s | l | f | _____ |
| l                                                                                   | e                                                                                                                                                   | a             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| a                                                                                   | o                                                                                                                                                   | k             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| s                                                                                   | l                                                                                                                                                   | f             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

Matshwao \_\_\_\_\_/3

Lebitso: \_\_\_\_\_

Letsatsi: \_\_\_\_\_

### 2.3 Piletso

|    |     |
|----|-----|
| 1. | 6.  |
| 2. | 7.  |
| 3. | 8.  |
| 4. | 9.  |
| 5. | 10. |

Matshwao \_\_\_\_/ 10

### 2.4 Polelo

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Matshwao \_\_\_\_/ 5

Lebitso: \_\_\_\_\_

Letsatsi: \_\_\_\_\_

### Mosebetsi 3: Ho bala

3. a. Balla mosuwe temana e latelang:

#### Dintlha ka Meropa

- . Meropa ke ya boholo-holo.
- . Meropa etswa Afrika.
- . O ka kgona ho utlwa modumo wa moropa o le bohole ba dikilomitara tse 25.
- . Batho ba sebedisa meropa ho romela melaetsa.
- . Batho ba letsa meropa ho keteka tswalo ya lesea.
- . Meropa e letswa le ha batho ba ya ntweng
- . Meropa e fumaneha ka mefuta e fapaneng.



#### Ruburiki ya ho bala

| Tekanyetso                                              | Matshwao | Matshwao a Moithuti |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Moithuti ha a kgona ho bala le ka tataiso ya mosuwe.    | 1        |                     |
| Moithuti o leka ho bala empa o hloka tataiso ya mosuwe. | 2        |                     |
| Moithuti o kgona ho bala ka boikemelo.                  | 3-4      |                     |
| Moithuti o bala ka boitshepo bo tsotehang.              | 5        |                     |

3 b. Araba dipotso ka temana. Araba ka botlalo ka dipolelo.

1. Meropa etswa kae?

Meropa etswa \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_/1

2. O ka utlwa meropa o le bohole bo bokae?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/1

3. Batho ba sebedisa meropa ho etsang?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/1

4. Batla lentswe le nang le modumo "ntw" temaneng.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/1

5. Bolela lebitso la seletswa sa mmmino seo o se tsebang ka ntle ho meropa.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/1

**Letsatsi:** \_\_\_\_\_

Sebedisa mantswa a ka tlase ho ngola temana ya mela e 4-5 ka "Mela ya Tlhokomelo".

|        |                          |                       |                          |                        |
|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| tsele  | kgalase e<br>thubehileng | sebaka sa<br>ditshila | dithupana<br>tsa mollo   | ditereke tsa<br>terene |
| tjhefu | bapala                   | tshela                | Mekotla ya<br>polasitiki | metsi a<br>belang      |

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


| Tekanyetso                                                                                        | Matshwao | Matshwao<br>a<br>Moithuti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| Moithuti ha a kgona ho ngola dipolelo ka sehloho.                                                 | 1        |                           |
| Moithuti o kgonne ho ngola dipolelo tse 1-2 ka sehloho, empa ho na le diphoso tsa matshwao a puo. | 2        |                           |
| Moithuti o ngotse dipolelo tse 3-4, empa ho na le diphoso tse nyenyane tsa matshwao a puo.        | 3        |                           |
| Moithuti o ngotse dipolelo tse 4-5 tse bonolo, tse senang diphoso.                                | 4        |                           |
| Moithuti o ngotse dipolelo tse 4-5, tse utlwahalang ka bokqabane bo tsotehang.                    | 5        |                           |

Lebitso: \_\_\_\_\_

Letsatsi: \_\_\_\_\_

### Mosebetsi 5: Tshebediso ya Puo

a. Ngola tsena kapa tsela.

|                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1. _____ ke<br/>dinaledi.</p> |  <p>2. _____ ke<br/>dibapadiswa.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\_\_\_\_\_/ 2

b. Ngola bongata.

| Bonngwe    | Bongata |
|------------|---------|
| 1. naledi  |         |
| 2. letsoho |         |
| 3. monna   |         |

\_\_\_\_\_/ 3

# Sesotho Puo ya pele ya Tlatsetso

Kereite 3   Kotara 3

## MEMORANTAMO

[illegible]